

t54_pzfmisc1 (TMWYb- nosAKwq3zgoGiqAacFx2nY6YLn7Prg)

October 27, 2020

Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_partfun1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r6_pboole : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k4_pboole : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_pzfmisc1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_pboole : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k3_pboole : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_pboole : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. ((v1_relat_1 X1) \wedge ((v4_relat_1 X1 X0) \wedge \\ & (v1_funct_1 X1) \wedge (v1_partfun1 X1 X0))) \Rightarrow (\forall X2. ((v1_relat_1 \\ & X2) \wedge ((v4_relat_1 X2 X0) \wedge ((v1_funct_1 X2) \wedge (v1_partfun1 X2 X0)))) \Rightarrow \\ & ((r6_pboole X0 (k3_pboole X0 X1 X2) (k1_pboole X0)) \Leftrightarrow (r6_pboole \\ & X0 (k4_pboole X0 X1 X2) X1))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. ((v1_relat_1 X1) \wedge ((v4_relat_1 X1 X0) \wedge \\ & (v1_funct_1 X1) \wedge (v1_partfun1 X1 X0))) \Rightarrow (\forall X2. ((v1_relat_1 \\ & X2) \wedge ((v4_relat_1 X2 X0) \wedge ((v1_funct_1 X2) \wedge (v1_partfun1 X2 X0)))) \Rightarrow \\ & (\forall X3. ((v1_relat_1 X3) \wedge ((v4_relat_1 X3 X0) \wedge ((v1_funct_1 \\ & X3) \wedge (v1_partfun1 X3 X0)))) \Rightarrow ((r6_pboole X0 (k3_pboole X0 (k2_pzfmisc1 \\ & X0 X1 X2) X3) (k1_pboole X0)) \Rightarrow ((v1_xboole_0 X0) \vee ((\neg r1_pboole X0 \\ & X1 X3) \wedge (\neg r1_pboole X0 X2 X3))))) \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((v1_relat_1 X1) \wedge ((v4_relat_1 \\ & X1 X0) \wedge ((v1_funct_1 X1) \wedge (v1_partfun1 X1 X0)))) \wedge ((v1_relat_1 \\ & X2) \wedge ((v4_relat_1 X2 X0) \wedge ((v1_funct_1 X2) \wedge (v1_partfun1 X2 X0)))) \Rightarrow \\ & ((v1_relat_1 (k2_pzfmisc1 X0 X1 X2)) \wedge ((v4_relat_1 (k2_pzfmisc1 \\ & X0 X1 X2) X0) \wedge ((v1_funct_1 (k2_pzfmisc1 X0 X1 X2)) \wedge (v1_partfun1 \\ & (k2_pzfmisc1 X0 X1 X2) X0)))) \end{aligned} \tag{3}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. ((v1_relat_1 X1) \wedge ((v4_relat_1 X1 X0) \wedge \\ & (v1_funct_1 X1) \wedge (v1_partfun1 X1 X0))) \Rightarrow (\forall X2. ((v1_relat_1 \\ & X2) \wedge ((v4_relat_1 X2 X0) \wedge ((v1_funct_1 X2) \wedge (v1_partfun1 X2 X0)))) \Rightarrow \\ & (\forall X3. ((v1_relat_1 X3) \wedge ((v4_relat_1 X3 X0) \wedge ((v1_funct_1 \\ & X3) \wedge (v1_partfun1 X3 X0)))) \Rightarrow ((r6_pboole X0 (k4_pboole X0 (k2_pzfmisc1 \\ & X0 X1 X2) X3) (k2_pzfmisc1 X0 X1 X2)) \Rightarrow ((v1_xboole_0 X0) \vee ((\neg r1_pboole \\ & X0 X1 X3) \wedge (\neg r1_pboole X0 X2 X3)))))) \end{aligned}$$